

REALNI EFEKTI AUTOMATSKE KONTROLE STABILNOSTI AUTOMOBILA

Dr. Danislav Draškovi , dipl.ing.saob., email: danislavdraskovic@gmail.com
MSc Savan Tanasi , dipl.ing.saob.

Internacionalni univerzitet Travnik u Travniku, Bosna i Hercegovina

Sažetak: Jedna od najzna ajnijih tehnologija za poboljšanje aktivne bezbjednosti vozila je automatska kontrola stabilnosti. Osnovna funkcija ove tehnologije je da pomogne voza u da održi kontrolu nad vozilom za vrijeme iznenadnog manevra upravlja em ili u nepovoljnim vremenskim uslovima. Ova tehnologija detektuje voza evu upravlja ku komandu i upore uje je sa stvarnim položajem vozila te, u zavisnosti od detektovane razlike, aktivira ko ioni sistem i reguliše snagu motora kompenziraju i eventualne razlike. Automatska kontrola stabilnosti vozila se pokazala kao vrlo efikasna za spre avanje saobra ajnih nezgoda pojedina nog vozila. Budu e studije sa ve im uzorcima i više podataka mogu pokazati smanjenje i nekih vrsta nezgoda sa više vozila. U ovom radu se daje pregled osnovnih karakteristika ure aja automatske kontrole stabilnosti automobila i njegovi efekti.

Klju ne rije i: Automatska, Kontrola, Stabilnost, Automobil

REAL EFFECTS OF AUTOMOBILE AUTOMATIC STABILITY CONTROL

Abstract: One of the most significant technologies for improvement vehicle's active safety is automatic vehicle stability control. The primary function of this technology is to assist the driver in maintaining control of the vehicle during sudden maneuvers or adverse weather conditions. This technology detects drivers steering input and compares it with true attitude of the vehicle and, depending on detected difference, activates braking system and regulates engine power to compensate for eventual difference. The automatic vehicle stability control has been highly effective in preventing single-vehicle crashes. The future studies with more data may even find reduction in some types of multiple-vehicle crashes. This paper deals with the basic characteristics of automatic vehicle stability control and its effects.

Keywords: Automatic, Control, Stability, Automobile


1. UVOD

U posljednje dvije decenije brojne tehnološke inovacije su poboljšale aktivnu bezbjednost vozila. Svako novo tehnološko unapre enje, u ovom domenu, ima za cilj da pomogne voza ima da izbjegnu saobra ajnu nezgodu. Jedna od najzna ajnijih tehnologija je automatska kontrola stabilnosti (Automatic Stability Control – ASC). Osnovna funkcija ASC tehnologije je da pomogne voza u da održi kontrolu nad vozilom za vrijeme iznenadnog manevra upravlja em ili u nepovoljnim vremenskim uslovima. ASC se klasificira kao aktivna kontrola zanošenja vozila koja koristi anti-blokiraju u (Anti-lock Brake System – ABS) funkciju ko nica i kontrolu vu ne sile na to kovima. Detektuju i voza evu upravlja ku komandu i uporedjuju i je sa stvarnim kretanjem vozila ASC, u zavisnosti od detektovane razlike, aktivira ko ioni sistem i reguliše snagu motora kompenziraju i eventualne razlike. ASC uredjaj se sastoji od senzora, ko nica, modula kontrole motora i mikrokompjutera koji neprekidno prate ponašanje vozila na putu u zavisnosti od voza eve reakcije na upravljanje. Ovaj uredjaj se prvi put pojavio u Evropi 1995 godine, a tri godine kasnije i u Americi. Na tržištu postoje brojni nazivi i skra enice za ovaj ure aj od kojih su najpoznatiji: elektronska kontrola stabilnosti (Electronic Stability Control - ESC), dinami ka kontrola stabilnosti

(Dynamic Stability Control - DSC), automatska regulacija stabilnosti (Automatic Stability Regulation - ASR), integrisana dinamika vozila (Integrated Vehicle Dynamic - IVD) i tako dalje. Međutim, cilj i funkcija svih ovih uređaja su u osnovi isti - održanje stabilnosti vozila. Na osnovu podataka američke nacionalne administrativne agencije za bezbjednost saobraćaja na putevima (National Highway Traffic Safety Administration - NHTSA) iz 2004. godine ASC je tokom tri godine uticao na smanjenje rizika u estvovanja pojedinačnog vozila u saobraćajnim nezgoda sa smrtonosnim posljedicama za 56 % što iznosi 34 % smanjenja svih nezgoda sa smrtnim posljedicama. U ovom radu se daje pregled osnovnih karakteristika ASC-a i rezultati brojnih testova i analiza efikasnosti ASC-a u realnim uslovima.

2. KONCEPT AUTOMATSKE KONTROLE STABILNOSTI AUTOMOBILA

Automatska kontrola stabilnosti automobila sastoji se u tome da ASC uređaj procjenjuje vozačevu upravljačku komandu uporedujući je sa stvarnim kretanjem vozila. Ako se detektuju razlike ASC će aktivirati kočioni sistem i regulisati snagu motora u cilju kompenzacije tih razlika. ASC sistem determiniše pravac kretanja vozila mjeru i namjeravani (vozačevu namjeru) i stvarni pravac kretanja. Ako ovaj odnos ne odgovara vozačevoj namjeri ASC okreće vozilo primjenjujući različite sile kočenja na točkama vozila. Brzina kretanja vozila i ugao zakretanja upravljačke se koriste za određivanje vozačevog namjeravanog pravca kretanja. Ponašanje vozila se registruje senzorom koji identificira poprečno ubrzanje i ugao zakretanja vozila. Ako se vozilo ponaša u skladu sa vozačevom namjerom stepen zakretanja vozila će biti balansiran u skladu sa brzinom vozila i njegovim poprečnim ubrzanjem. Koncept "stepena zakretanja vozila" može se ilustrovati prezentirajućim kretanjem vozila po velikom krugu nacrtanom na parking površini. Ako se vozilo počne kretati po tom krugu prema sjeveru (Slika 1, pozicija O) i predje polovicu puta njegovo usmjerenje će tada biti prema jugu (Slika 1, pozicija O₁). U tom slučaju zakretanje vozila se promjenilo za 180 stepeni. Ako je to kretanje trajalo 10 sekundi tada je "stepen zakretanja vozila" 180/10, odnosno 18 stepeni u sekundi.



Slika 1 Efekti kontrole stabilnosti vozila za vrijeme prekomjernog i nedovoljnog zaokreta upravljačke

Ako je brzina konstantna vozilo će se okretati oko vertikalne osovine u iznosu od 18 stepeni u sekundi. Ako se brzina udvostruči tada će se i stepen zakretanja udvostručiti i iznosiće 36 stepeni u sekundi. U situaciji prekomjernog zakretanja upravljačke (pozicija A na Slici 1) vozilo će izgubiti kontrolu i zadnji dio vozila će početi isklizavati. U ovom slučaju ASC će aktivirati kočionu silu na prednjem spoljnjem kotaču u cilju preusmjeravanja vozila na

prvobitnu (namjeravanu) poziciju. U situaciji nedovoljnog zakretanja upravlja a u krivini (pozicija B na Slici 1) prednji dio vozila će imati tendenciju da isklizne sa putanje. U ovom slučaju ASC će aktivirati kočionu silu na unutrašnjem zadnjem točku u cilju preusmjeravanja vozila na prvobitnu putanju.

3. REALNI EFEKTI AUTOMATSKE KONTROLE STABILNOSTI

Potencijalne koristi ASC u održanju stabilnosti vozila demonstrirane su mnogobrojnim testiranjima i simulacionim vožnjama. Na testiranjima koje je izvršila Toyota 45% vozila bez ASC izgubilo je stabilnost dok je stabilnost izgubilo svega 5% vozila sa ASC uređajem. Simulacije vožnje koje su vršene na savremenom nacionalnom simulatoru sa modelima Oldsmobile-Intrigue i Ford Expedition SUV 28% voza a bez ASC i 3% sa ASC izgubilo je kontrolu nad njihovim vozilima. Međutim, rezultati testiranja i rezultati simulacije ne moraju biti pouzdani indikatori stvarnih performansi u realnim uslovima. Na primjer, rezultati testiranja anti-block kočionog sistema (ABS) bili su impresivni, ali su stvarni dogadjaji u realnim uslovima bili razočaravajući. Razlozi za takve razlike su u neadekvatnom reagovanju voza a koji su obično, prosječno, ne test-voza.

3.1 Bezbjednosni efekti

Prva publikovana studija realnih efekata ASC uradjena je u Japanu. Rezultati ove studije za tri modela automobila Toyota pokazuju smanjenje saobraćajnih nezgoda pojedinačnog vozila za 35% nakon ugradnje ASC uređaja. Isti modeli vozila, iste godine proizvodnje bez ASC uređaja imali su 2,5 nezgoda pojedinačnog vozila na 10000 vozila u toku godine, dok su vozila sa ASC uređajem imala 1,6 nezgoda na 10000 vozila u toku godine. U Njemačkoj ASC uređaj je 2000 godine postao standardna oprema na svim Mercedesovim putničkim vozilima. Na osnovu uzorka sa više od 2 miliona saobraćajnih nezgoda istraživači su registrovali smanjenje nezgoda sa 1,32 u 1998-1999 godini na 1,10 u 2001-2002 godini. Procenat saobraćajnih nezgoda u kojima su vozači izgubili kontrolu na vozilom je smanjen sa 21% na 12%. Istraživači u Švedskoj su analizirali 442 saobraćajne nezgode sa povrijedjenim licima u kojima su se estovala vozila sa ASC uređajem i 1967 nezgoda sličnih vozila bez ASC uređaja. Procijenjeno je da je ASC uređaj doprinio smanjenju svih vrsta nezgoda za 22%, a da je broj nezgoda na mokrim kolovozima smanjen za 32%. U studiji koja je uradjena u SAD 2004 godine uporedjivani su podaci na temelju "prije-poslije". Podaci o nezgodama u kojima su se estovala pojedinačna vozila sa ASC uređajem ("poslije") uporedjivani su sa podacima ranijih istih modela automobila ("prije"). Ovi odnosi su zatim uporedjivani sa "prije-poslije" podacima nezgoda u kojima je u estovalo više od jednog vozila (kontrolni podaci). Efekti ASC izvedeni su primjenom sljedeće formule:

$$E_{ASC} = 1 - \frac{f_{ASC} / f_{BezASC}}{f_{ASC-Kontrol} / f_{BezASC-Kontrol}}$$

Gdje je:

E_{ASC} - efekti ASC uređaja,

f_{ASC} - broj nezgoda pojedinačnog vozila sa ASC uređajem,

f_{BezASC} - broj nezgode pojedinačnog vozila bez ASC uređaja,

$f_{ASC-Kontrol}$ - broj nezgoda sa više vozila, sa ASC uređajem,

$f_{BezASC-Kontrol}$ - broj nezgoda sa više vozila, bez ASC uredjaja.

Tabela 1 Efekti ASC- a po vrstama saobra ajnih nezgoda i vozila

Vrsta saobra ajne nezgode	Putni ka vozila [%]	Laka teretna i kombi-vozila [%]
Pojedina no vozilo	35 * (34) **	67 (59)
Prevrtanje	69 (71)	88 (84)
Više vozila	19 (11)	38 (16)
Ukupno	14 (18)	29 (13)


Ivor: [1] National Highway Traffic Safety Administration, US Department of Transportation, Washington, D.C., 2006.

xx * - Saobra ajne nezgode sa poginulim licima

xx ** - Sve saobra ajne nezgode

Vozilo opremljeno ASC uredjajem mora zadovoljiti odredjene kriterije kako bi se tendencija isklizavanja ublažila ili eliminisala. Isklizavanje se ovdje definije kao kona no usmjerenje vozila koje je ve e od 90 stepeni u odnosu na inicijalno usmjerenje nakon simetri nog manevra upravlja em, pri emu je broj desnih lijevih okreta upravlja a indenti an. Za vrijeme ovog testa nije dozvoljeno da vozilo izgubi popre nu stabilnost.

Test prekomjernog zakretanja upravlja a automobila. Da bi se uo ile realne performance ASC-a ovaj test koristi manevar zasnovan na modificiranom 0.7 Hz sinusidualnom upravlja kom ulazu. Manevar koji je je poznat kao 0.7Hz Sine i Dwell manevar je prikazan na Slici 2.



Slika 2. Sine i Dwell manevar

Preuzeto iz: [1] National Highway Traffic Safety Administration, US Department of Transportation, Washington, D.C., 2006.

Pri testiranju koristi se okretajna mašina koja dostavlja odgovaraju i manevr upravlja u vozila da bi se ostvarila stabilnost vozila za vrijeme ASC intervencije. Promjena položaja upravlja a se inicira pri brzini od 80 km/h i izvode se dvije serije testova. Jedan serija je sa manevrom upravlja a "sa desna u lijevo", a druga "sa lijeva u desno". Svaka serija testiranja po inje sa umjeranim uglom zaokreta upravlja a. Po etni ugao upravlja a se pove ava svakim eksperimentom u seriji sve dok se ne ostvare postavljeni kriteriji.

Kriterij popre ne stabilnosti. Popre na stabilnost se ovdje definiše ka odnos “stepena skretanja” u odredjenom trenutku i maksimalnog stepena skretanja pri 0.7 Hz Sine i Dwell “kontra” zakretanja upravlja a. Maksimalan iznos ovog odnosa može biti 0.05 što praktično znači da je vjerovatno a da vozilo opremljeno sa ASC uredajem isklizne manja od 5%. Na osnovu ovoga zahtijeva se da ASC mora ispuniti sljedeće dva kriterija:

- a) Jednu sekundu nakon 0.7 Hz Sine i Dwell manevra stepen skretanja vozila mora biti manji od 35% maksimalnog stepena skretanja tj.:

$$\frac{\mathbb{E}_{(t_0+1.0)}}{\mathbb{E}_{\max}} \times 100 \leq 35\%$$

- b) 1.75 sekundi nakon manevra steepen skretanja vozila mora biti manji od 20% maksimalnog skretanja tj.:

$$\frac{\mathbb{E}_{(t_0+1.75)}}{\mathbb{E}_{\max}} \times 100 \leq 20\%$$

gdje je:

\mathbb{E}_t - stepen skretanja u vremenu t,

\mathbb{E}_{\max} - maksimalni steepen skretanja generisan sa 0.7 Hz Sine i Dwell kontra zakretanjem

Upravlja a,

t_0 - vrijeme kompletiranja zakretanja upravlja a.

Prema tome, vjerovatno a sprečavanja isklizavanja je najmanje 95% za ASC sistem koji zadovoljava navedene kriterije.

3.2 Efekti odnosa troškova i koristi

ASC se sve više nudi kao standardna ili opcionalna oprema na novim modelima automobila. Procjenjuje se da je u 2006 godini oko 30% automobile u SAD bilo opremljeno sa ASC, a da je u 2011 oko 70 % automobile imati ovu opremu. Prvobitni nezadovoljavajući rezultati anti-block koionog sistema (ABS) doprinijeli su sporom prihvatanju ASC-a u SAD obzirom da automatska kontrola stabilnosti sadrži ABS kao komponentu. Međutim, ASC uredaj ne zahtijeva da voza aktivira ko nice. Obzirom da je u dosadašnjim testiranjima ovaj uredaj zadovoljio postavljene kriterije za poboljšanje aktivne bezbjednosti, a istovremeno ostvario pozitivan odnos cijene koštanja i koristi to je za otkrivati da je se broj automobila sa ovim uredajima rapidno povećati. Kada svi automobili na putevima u SAD budu imali ugrađeni ASC procjenjuje se da će se broj poginulih u saobraćajnim nezgodama smanjiti od 5200 do 10300 godišnje, a broj povrijeđenih od 168000 do 252000 u odnosu na nivo 2011 godine. Tehnološki troškovi izrade i ugradnje ASC uredjaja iznose oko \$480 po vozilu uključujući i anti blokirajući sistem tako da će ukupni rastući troškovi ugradnje ovog uredjaja do 2011 godine iznositi oko 985 miliona dolara pretpostavljajući godišnju proizvodnju od 17 miliona putnih kola automobila i pretpostavljajući postepeno-rastuće troškove od 58 dolara po automobilu. Ugradnja ASC u automobile će spriječiti brojne saobraćajne nezgode i tako reducirati materijalne štete i zastoje u saobraćaju koji nastaju uslijed saobraćajnih nezgoda. Procjenjuje se da će se ugradnjom ovog uređaja na vozila, po osnovu materijalne štete i troškova zastoja u saobraćaju uštedjeti oko 453 miliona dolara. Što se tiče gorivne ekonomije nastoji uređati povećati potrošnju goriva zbog povećanja težine vozila. Međutim ovo povećanje je neznatno obzirom da će se prosječna težina vozila povećati za oko 1kg što

e pove ati potrošnju goriva za oko 9 litara za vrijeme vijeka trajanja automobila i što e iznositi oko 4 dolara. Neto troškovi po ekvivalentu sa uvanog života procjenjuju se na oko 430000 dolara dok se ukupna vrijednost za prevenciju saobra ajnih nezgoda sa smrtnim posljedicama procjenjuje na 3,75 miliona dolara. Na osnovu navedenog prognozira se da e neto koristi ASC uredjaja iznositi oko 10,6 milijardi dolara

4. ZAKLJU AK

Dosadašnja istraživanja i testiranja pokazuju da uredjaj za automatsku kontrolu stabilnosti (Automatic Stability Control – ASC) vozila doprinosi smanjenju broja saobra ajnih nezgoda pojedina nog vozila za 35%. U stvari, 95-postotni interval povjerenja ukazuje da se ovo smanjenje kre e u intervalu od 33-48%. Medutim, prema dosadašnjim istraživanjima ASC uredjaj nema zna ajan uticaj na smanjenje broja saobra ajnih nezgoda u kojima u estvuje više vozila. Mogu e je da budu a testiranja i studije koje e obuhvatiti znatno ve e uzorke i dodatne podatke pokažu smanjene i drugih tipova saobra ajnih nezgoda. Prvobitni nezadovoljavaju i rezultati anti-block ko ionog sistema (ABS) doprinijeli su sporom prihvatanju ASC-a u SAD obzirom da automatska kontrola stabilnosti sadrši ABS kao komponentu. Medutim ASC uredjaj ne zahtijeva da voza aktivira ko nice. Zadovoljavanjem postavljenih kriterija za poboljšanje aktivne bezbjednosti i povoljnijim odnosom cijene koštanja i koristi predvi a se da e se broj automobila sa ASC uredjajem u bliskoj budu nosti rapidno pove ati.

LITERATURA

- [1] Proposed FMVSS No. 126 Electronic Stability Control Systems, National Highway Traffic Safety Administration, US Department of Transportation, Washington, D.C. 2006.
- [2] Electronic Stability Control: Review of Research and Regulations, Prepared by Michael Paine, Vehicle Design and Research Pty Limited for Roads and Traffic Authority of NSW, 2005.
- [3] Charles M. Farmer, Insurance Institute for Highway Safety, Arlington, VA Effect of Electronic Stability Control on Automobile Crash Risk, Taylor & Francis Group, Traffic Injury Prevention, 2004.
- [4] Christina M. Rudin-Brown and Peter C. Burns, The Secret of Electronic Stability Control, Ergonomic and Crash Avoidance Division, Road Safety and Motor Vehicle Regulation, Transport, Canada, Ottawa, ON